

BRANA KALABIĆ VULIN
Banja Luka, Franc Prešerna 14

M A L O P O Z N A T O L I J E V Č E

Šta • Lijevču pobjju nije rečeno, a šta mu se treba
priznati kao aktivnom učesniku u N.O.R -u

/vidjena sjećanja, zapažanja/

Banja Luka, maja 199•, godine

Brane Kraljević-Vulin
Banja Luka, Franca Prešerna 14

Male poznato Lijevče

ŠT A O LIJEVČU NIJE REČENO, A ŠTA MU SE TREBA PRIZNATI
KAO AKTIVNOM SUDIONIKU U N O R -u ?

O Lijevču velje vrlo malo je rečeno i napisano, ednosno nije mu date mjesto i značaj koje zaslužuje svojim učešćem u NOB-i i revolucioni. Pojedinci ga čak smatraju više četničkom teritorijom, držeći se postojećih dokumenata u Arhivu. Smo mali broj pojedinaca ponešto je napisao o Lijevču u Kezara u NOB-i, što su same detalji. Najviše je napisao Miće Radenjić u Kezara u NOB-i, a znatno više u ediciji "1941-1942 u svjedočenjima učesnika NOB-e". /edicija sadrži 26 knjige/

Djeleži Lijevča polja izmedju ceste Banja Luka-Bos. Gradis. i Vrbasa iako neeslobodjena teritorija čitave vrijeme rata bila je sastavni dio Kozare. Lijevče polje ne može se i ne smije posmatrati kroz nekoliko sela četničkih sela; Orubića, Gaj, Bardača, Bajinci i sa nekoliko simpatizera u Razboju, Petrovu selu i Petrovim Ševcima.

Poznate je da Arhiv raspolaze sa destakom podataka o četnicima u Lijevču, a da nema skoro ništa o velikom i besprekornom radu čitave vojske ilegalaca, gdje je sve bile predviđene ciljevima NOO-e, gdje su radile sve društvene političke organizacije kao i na oslobođenoj teritoriji, samo u daleko težim uslovima. To mnogima u Lijevču teško pada kada se zna da je ~~je~~ da je bile kuće gdje četnici nisu smijali ~~uvrštiti~~ zalaziti, kao i čitavih sela gdje nisu imali svojih simpatizera.

Istina, u Vejno istorijskem muzeju u Beogradu postoji dokument u kojem četnički komadant izvještava višu komandu; "U Lijevču su 95% partizani, a i onih 5% su nesigurno naši."/Kazivanje Drage Karasijevića/.

Iako u neposrednoj blizini Neve Tepele, jakog i važnog njemačkog uporišta /Tajna vojna stanica prebačena je radi veće sigurnosti iz B. Luke u N. Tepelu/ ustaša i domobrana u Bos. Aleksandrovcu, Četnika na desnoj obali Vrbasa, oružničkih postaja po selim, te ustaških sela niz Savu/Gornja i Donja Dolina, Mačkovac/ kao i stalnog, svakodnevnog patroliranja po selima/bilo oružnika

Nijemaca ili drugih neprijatelja/ u Lijevču je djelovala Narodna vlast, koja je smatrana istinskom vlasti, da su radile sve političke organizacije, vrlo čvrste i organizovane, brojne Čelije MlJ, SKOJ-a, omladinske organizacije i AFŽ-a. Istina, neke organizacije formirane su znatno kasnije nego na oslobođenoj teritoriji, što se opet nebi moglo pripisati kao greška samom Lijevču, nego i odnesu pojedinih partijskih, političkih radnika koji nisu dovoljno poznavali prilike u Lijevču i seljake Lijevča kao imućnije od drugih smatrani negdješnjim za NOB-u.

Pokušaćim da navedem neke događaje i detalje i zbivanja o kojima nema podataka u neprijateljskim izvještajima i dokumentima, a niti u izvještaju partizanskih jedinica. U dokumentima nije zapisano;

- da se Lijevče odmah 1941 godine u velikoj većini spredjeliše za NOP-et,
- da su sve veze izmedju Kozare i Lijevča polja odmah od prvih dana ustanka, savršeno funkcionišale,
- da se veza Kozare sa Mjesnim komitetom KPJ odvijala preko Lijevča i u natežim uslovima,
- da je i pred četničkog puča Lijevče ostale partizanske, izuzev naprijed navedenih sela,
- da je Lijevče teške preživljavale Kozarsku ofanzivu i pred velike opasnosti nastojalo da pomogne,
- da se poslije neprijateljske ofanzive u Lijevče sklenio veliki broj političkih i vojnih rukovodilaca,
- da je funkcionisala obavještajne službe kao u nekoj jakej policijskoj organizaciji,
- da je preko Lijevča uspostljena veza poslije ofanzive na Kozaru sa Mjesnim komitetom KPJ u Banja Luci,
- da su po Lijevču svakodnevno krstarili kuriri koji su bili i obavještajci, pezadinski politički radnici, da su se kretali i po danu i da su u hitnim slučajevima prelazili po danu preko ceste,
- da su djelovali Seski NOO-i kao istinska narodna vlast i sve društvene političke organizacije,

- da se preko Lijevča nabavlja sanitetski i kancelarijski materijal, te da je preko Lijevča prevezena kompletna štamperija iz Banja Luke u Sanski Most,
- da su po selima bila skloništa za sklanjanje boraca i drugog materijala,
- da nijedan agent kojega su u selu slali ustaše i Nijemci nije ostao neotkiven,
- da su u Lijevče sleti slabici i iscrpljeni berci na operavak,
- da su u Lijevču predanjivale čitave čete partizana,
- da se u Lijevču sakupljalo žito i sve što su seljaci imali za potrebe vojske, bolnica, nareda na Kozari, a i šire,
- da su žene iz Vakufa dovezile iz Banja Luke municiju i puške
- da su žene organizirale sjela-prela i plele za partizane čarape, priglavke, šaleve i rukavice,
- da su žene Vakufa spasile pesadu Savezničkog aviona 1944.,
- da su članovi SKOJ-a iz Karajzovaca brali švapske kukuruze 1944 godine prije nego što su švabe otselile,
- da su NOO-i i partizanske patrole "dizali" tj. odvodili konje iz švapskih štala,
- da su mnogi emladinci iz Banja Luke preko Lijevča odlazili u partizane,
- da su NOO-i iznalazili načina za spašavanje uhapšenih saradnika i drugih koje je neprijatelj hapsio,
- da je u Novoj Topoli postojao veliki Sabirni logor pod upravom njemačke komande i da su postojeli mnogi zatvori u Novoj Topoli i po švapskim kućama,
- da su u radionice u Redgradcima isđa na rad i pojedini seljaci iz Lijevča,
- da se vrlo malo zna o pozadinskom radu i radi pozadinske političkih radnika u Lijevču, bez kojih vjerovatno mnoge kacije nebi uspjele.

Zahvaljujući djelovanju narednih snaga u predratnom periodu, Lijevče polje se odmah 1941 godine u egzamenoj većini opredjelilo za NOP-et. Cvome je doprinjeo i dobar i organizovan red komunista, studenata, srednjoškolece i radnika, odmah nakon kapitulacije, prije i poslije podizanja Ustanke, kao i mnogi ugledni seljaci-opozicionari. Kao osnovno naređe je u njih imao povjerenje /Radovan Vučin, Đuro Stojanović, Slavko Višnjić, Smilja i Mićo Radenjić, braća Kojići, Štekovići, Kuprešanin i mnogi, mnogi drugi iz daljnjih sela kojima se nemogu sjetiti imana/. Istina bila je i nepovjerenja kod nekih političkih radnika u ustanku prema ljevačkim seljacima, jer su oni kao imućniji nešigurni za NOP.

Odmah poslije podizanja ustanka uspostavljena je veza Kozare sa Lijevčem poljem. Vezu su održavali članovi KPJ ili SKOJ-a, povjerljivi hrabri i snaležljivi mladići, a one su išle preko takozvanih "Relejnih stanica". Ove veze, odnesno relejne stанице često su se mjenjale tako da neprijatelj nikada nije doznao za njih. Istina ovim relejnim stanicama nešto je i rečeno, ali ne dovoljno o njihovom načinu djelovanja. Spomenute su samo usputne prilikom prelaska nekih rukovodilaca.

Podizanjem ustanka uspostavljena je ipak Lijevča veza između Kozare i Mjesnog komiteta KPJ u Banja Luci. U prvo vrijeme išli su kao kuriri omladina /Save Dardić, Smilja i Mićo Radenjić i drugi/ najčešće biciklem. Kasnije su najčešće išle žene, jer je za omladince bile vrlo opasne, Marija Đadić, njena čerka Savka Kecman, Jeka Trkulja iz Vakufa, Savka Radenjić iz Kukulje i druge. Za odlazak u Banja Luku trebala je propusnica koju su žene dobijale na račun odlasna na pijacu. Međutim u izuzetno teškim i opasnim situacijama išla je i Jozefina-Zefka Šelemba, Mjenica i najstariji član KPJ od žena na srezu sa legitimacijom "Kulturbunda" koju je po zadatku teško dobila, a kao kurir Mjesnog komiteta išla je i u Zagreb.

Poslije četničkog puča u Župi-Centralnoj Bosni u većini sela Lijevča nastala je prava žalost u naredu. Ljudi su se bojali sukoba međusobnih, kao i jači napad ustaša i Nijemaca na ljevačka sela. Međutim, iz Kozare su vojni i politički rukovodioci brzo reagovali. U Lijevče su slati ugledniji berci, kuriri i politički radnici, uglavnom sa toga područja i obavještavali uglednije ljude po selima o četničkoj izdaju i daljnjoj borbi

svih poštenih gradjana protiv okupatora i domaćih izdajnika
 /Sjećam se da su u teku noći braća Vid i Mirko iz ~~KK~~ Karajzovaca obišli nekoliko sela/

Raniji rad naprednih snaga i brzo reagovanje sa Kozare do prinjelo je da četnici u Lijevču nisu postigli nikakav uspjeh obzirem na veličinu teritorije. Lijevče je i dalje ostalo partizansko.

Sjećam se kako smo mi u Lijevču teško i sa zabrinuteštu doživljavali ofanzivu na Kozaru. Osluškivali smo topove i streljili za kozarski narod, ali nismo znali da je Kozara u obruču. Za tragediju naroda saznali smo tek kada je nastao progon i masovno odvodenje naroda u logor Stara Gradiška i sabirni logor u Međeđe Topoli. Žalost je zavladala Lijevčem poljem. Ljudi koji su vidili te velike kolone beskućnika, pričali su kao izbeumljeni, posebno one jači, starima i maloj djeci. Pitali smo se da li je iko preživio? Bio je to tužan doživljaj, znaš da narod strada, a ne možeš mu ništta pomoći.

Bile je slučajeva da su pojedinci /medju njima je bilo i članova SKOJ-a/ sa Kozare uspjevali da se izvuku iz kolone ljudi i prebace se u Lijevče preko ceste. Oni su primani kao međubina i ostajali su u pojedinim domaćinstvima do odaska nazad u Kozaru. Za sve nepoznate ili oružnike ako bi uvratili prestavljeni su kao rodbina.

Po slijeve velike neprijateljske ofanzive na Kozaru mnogi vojni i politički rukovodioci sklonili su se u Lijevče, /kao i neki komunisti ranjeni borci iz Proleterskog bataljona/. Svi su oni prihvaćeni, sklonjeni, ranjeni i bolesni zalijećeni i svi u odredjeno vrijeme spроведeni na Kozaru. /Zivko Mastala kaže da je bilo 89 boraca rukovodilaca sa Kozare/ Stanke Vukašinović bježeći ispred četnika preplivao je hladan Vrbas, vezom sklonjen kod Djurdja Kecmana u Karajzovce i njegova žena vida iako u drugom stanju išla je poljekové u Bes. Gradišku, a kasnije, posle je Stanke bio težak ranjenik i bolesnik dovezla mu iz Topole doktora Djordja Savića pod izgovorom da joj je bolesno dijete, a sve to u blizini kuće švabe Vajkmana predsjednika "Kulturbundu". /Sjećanje Vide Kecman u Arhivu/

Po slijeve ofanzive na Kozaru juna 1942 godine bile su sve veze prekinute pa je kao neophodno i hitno trebala da se uspostavi

vi veza sa Mjesnim komitetom KPJ u Banja Luci. Veza je uspostavljena zahvaljujući hrabrim i uvijek snalažljivim ženama Lijevča. Marija Đedik iz Vakufa /majka Savke Kecman nosioca "Spomenice 1941" i učitelja Djure Stojanovića/ rođena 1884 g. odvezla je u zaprežnim kelima u Banja Luku Iliju Stojanovića i Gajka Abramovića koji su bili u njihovoj kući sklonjeni. Stavila ih da leže kao bolesniči od tifusa i nakon obavljenog posla vratila ih nazad u Vakuf. Razumije se da je prije toga trebalo izraditi slike, lične karte i prepusnice za za Banja Luku. Bile je te vrle smjelo u one vrijeme kada je svuda vrvile od neprijateljske vojske i svuda pojačanih straža, ali i neophodno za dalji rad i održavanje veze između kozare i Mjesnog komiteta KPJ Banja Luka
 /Sjećanje Savke Kecman u Arhivu u Banja Luci/

Obavještajna služba po selima bila je vrlo organizovana. Ovdje su bili uključeni svi, tako da su i djeca čuvajući stoku dojavljivala o kretanju neprijatelja, naime, od većine sela do glavne ceste B.Luka-Bos. Gradiška bila je čistina tako da se moglo kretanje neprijatelja pratiti, kao i njihove skretanje u sele, kada bi u sele pošli Nijemci ili ustaše. Isti slučaj je bio i sa oružnicima. Iako su oružničke stanice bile po selima i oružnici po selima patrolirali, nikada se nisu sukobili sa partizanima kojih je u svake deba bile po selima. Na ugovorenne znake o opasnosti partizani su se sklanjali u skloništa.

Važniji izvještaji doneseni su iz Banja Luke o brojnom stanju i kretanju neprijatelja u Banja Luci. Najčešće je te izvještaje donosila Marija Đedik de svoga zeta Ilije Kecmana u Vakuf /gdje je i ona živila/ i gdje je bila jedna od glavnih veza. Kada je Marija streljana /juna 1943/ taj posao je preuzeo njena kći Savka Kecman koja u svome sjećanju kaže da je kelima dolazila na pijacu i ostavljala zapregu, a kada bi pošla kući na sjedištu ispod Ćebeta bile su ostavljene novina "Hrvatski narod" i u njima izvještaj koji bi još u toku neći stigao na kozaru. Napominje da nije nikada znala niti vidila ko taj izvještaj ostavlja.

Važne izvještaje je donesio Husnija Ibrahimbegović iz Banja Luke koji je neko vrijeme vozio domobransku vojsku. Imao je kuću u Banja Luci i u blizini Šibića Hana prema Vilusima /tako da nije morao prelaziti preko ceste/ i predavao je te svojoj vezi u Vilusima Vidi Kukrić, jednoj od vrlo aktivnih ilegalnih saradnika NOP-a. Isti tako važna obavještenja donesio je i Jakov Milanović koji je kao šofer ranije radio u Topoli, a porodica mu bila u Banja

Luci i voziše domobransku vojsku. Od moje majke Graozde Vulin nosio je mlijeko, a kuća je bila u blizini ceste. Predajući joj kanticu za mlijeko/za koje će se uvratiti po povratku iz Gradiške/ dok je motor kamiona radio, on bi joj preko žičane ograde ispričao sve što je trebalo dojaviti partizanima.

Iz Kozare u Lijevče i nazad svakodnevno su prelazili kuriri i patrole. Prelazi su bili na čistini, zapravo gdje nisu bile guste švapske kuće, najčešće izmedju Šibića Hana i Romanovaca kod kuće Stejana Vulina, te kod Dubrava i Kobatovaca kod Laktaša. Najčešće je korišten prelaz izmedju Šibića Hana i Romanovaca ~~Kočić~~ Vilusa. Ovuda je išla i omladina Lijevča na nekolike zborova na Kozaru. Ovuda su prelazili pojedini kuriri i po danu/zatekla sam se kod kuće Svoga oca Stejana Vulina kada su prešli kuriri Sreskog komiteta KPJ Stevo Šebeta i Ješo Šukale/ sa Kozare, a u ljetu Save Škobelj iz Mrčevaca u Kozaru. Uvratio se u bestan bestan koji je namjerne etac Stejan sijao pored puta i, brao i jee lubenice dok mu nije dae znak da može preći preko ceste. Prelaz preko ceste praktikovani su same u hitnim slučajevima po danu.

Jednom su dvejica kurira trebali da predju po danu sa Kozare u Lijevče, a pošto su cestom tega dana često prelazili kamioni sa vojskom, oni su uvratili kod Husnije Ibrahimbegovića, njegovej kući udaljenoj 200-300 m. od ceste u blizini švapskih kuće. On im je dae steku da kao čebani predju preko ceste sa stekom. Prebačili su preko ramena deke i tako prešli sa oružjem.

Jednom je moja majka Grezda u sred dana /e čemu sam već pričala/ prevela preko ceste Miru Šinik, sekretara Okružnog komiteta SKOJ-a i glasno joj rekla da komšija švabe čuje kuda će ići, a kada se vratila rekla švabi da "ta mala traži službu, pa je poslala LJubi Ljepojeviću".

Po danu, zimi je kao kurir prešla i jedna djevojka iz Vilusa i donijela mojoj majci Grezdi Vulin jedno pismo koje je trebalo hitno odnijeti Iliju Alečmanu u Vakuf. Majka je upragla saonice dobre umetala glavu i javila se komšijama švabama da ide u Vakuf kod Petra Kovača da izvadi Zub. Predala je Iliju pismo i produžila da Petra Novkovića da i on zna ako bi neko pitao da je ona kod njega izvadila Zub. U tom hitnom pismu radilo se o napadu partizana na Klašnice u januaru 1943 g.

Seoski narodnooslobodilački odbori djelevali su kao istinski narodna vlast, od naroda poštovana i uvažavana /izuzimajući četnička, naprijed nabrojana sela i ustaška sela pored Save./ I u selima gdje je bilo četničkih simpatizera /Razboj, Petrovac ~~xxx~~ selo, Petrićevci/ postojali su seoski NOO-i koji su bili vrlo aktivni. U Razboju su bile sigurne partizanske baze /brojne čeliće KPJ i SKOJ-a/, a u Kasagića šumu nikada neprijatelj nije kročio.

U odbore su birani ugledni ljudi, demačini,, odani ciljevima NOB-e i svoju dužnost koja je bila vrlo teška, i odgovorna i obvezana, izvršavali su vrlo savjesno i u svemu su služili za primjer. U njihovom radu nije nikada narušen princip dobrevoljnosti bez obzira na težinu zadataka. /otpremanja orača na Kozaru, prevoz žita i drugog materijala, davanje stoke za bolnicu i vojsku, ili odlaska emladinaca u partizane/ Sjećanje Dese Malbašić-Tepić/

Preko Lijevča je nabavljan razniti sanitetski materijal koji je dobijan raznim kanalima. Iz Bos. Gradiškešao je preko Laminaca, a znatno više iz Banja Luke. Znam da je iz Banja Luke sanitetski materijal donesila Jezefina-Zefka Šelemba i njena sestra Beba /jednom nije imala drugog preveza pa je došla u kamionu sa njemačkom vojskom sa punim koferom lijekova/ Husnija Ibrahimbegović, neki demobranski oficiri i feldnjčer dokter Luc /Sjećanje Husnije Ibrahimbegovića u Arhivu/

Isto tako nabavljan je i kancelarijski materijal iz Banja Luke i znam da je Zefka Šelemba pored njemačke straže u Šibić Hanu ujutru prevezla puna kola kancelarijskog materijala, pisaču mašinu i radie. Rekla je straži da ide u Banja Luku, a samo nakon 300 metara skrenula prema Kozari.

Međutim, trojica članova SKOJ-a iz Seferovaca/Stojan Brkić, Jovo Aleksić i Ljubo Cerovac/prevezli su takodjer po danu pisaču mašinu i puna kola papira i drugog kancelariskog materijala . /Sjećanje Petra Sablića i Stojana Brkića u Arhivu./

Za materijal koji su prevezli ova trojica članova SKOJ-a dobijena je i potvrda iz Kozare /neznam od koje organizacije/ etkucana preko čitave stranice. Potvrdu je predao Stojan Brkić kada je sakupljan materijal za Muzej u Bos. Gradišci kojoj se izgubio trag, kao i mnogim drugim dokumentima.

U Lijevču polju /izuzev onih četničkih sela/ bilo je puno skloništa-bunkera kako smo ih zvali po stajama i gospodarskih zgradama i u šumarcima u blizini kuća. U ova skloništa sklanjali su se partizani koji su bili u selu ukoliko bi naišla neprijateljska vojska. Međutim, veće grupe boraca bile su u šumi, a poznata je gromna Tadića na tromedji sela Seferovci, Vakuf i Kukulje u koje nikada nije stupila nego neprijatelja. Takvih mjesto bilo je u još nekim selima /Laminci, Kočićevac, Razboj-šuma Kasagića/ Manja skloništa po kućama služila su uglavnom za sklanjanje žita, masti ili pak nekih vrijednih stvari iz domaćinstva.

O domišljenosti, u načinu i mjestu izgradnje skloništa, njihovej funkcionalnosti, a zgodama i nezgodama onih koji su na brzinu sklanjani u njih mogla bi se napisati čitava knjiga.
 /Sjećanje Dese Malbašić-Tepić i lično poznavanje/

Poznato je da su neprijateljske vlasti slale svoje agente u Lijevče polje, ali su oni odmah otkriveni u čemu su posebnu ulogu imale žene. Otkrivene agente odvodile su partizanske patrole u Štab na Kezari. U Lijevču je otkriven i agent Rudi /zaboravila sam prezime/ o čemu je jedna naša jedinica poslala izvještaj "da je uhvaćen i sudjen". Međutim, nije navedeno da su ga otkrile žene iz Vakufa, da ga je odvela patrola i da su ga u Štabu pustili i da je likvidiran tek kada su ga žene treći put uputile sa patrolom i sa porukom; "Ako ga i sada puste, onda neka nikako više ovamo ne dolazi" -misleći pri tome na partizanske kurire, patrole i političke radnike koji su stalno uvraćali i po danu prebivali u Vakufu.

Međutim, taj treći put išao je i dokaz-cedulja prenadjena pred VC-a na kojoj su bili zabilježeni zadaci koje treba da obavi u Lijevču./Kazivanje Joke Trkulje iz Vakufa/

Iste tako otkrivena je u Karajzevcima, utvorenja i sprevredna na Kezaru Blažić /zaboravila sam jej ime/ koja je došla kao neprijateljski agent, a koja je prije toga dolazila kao saradnik i član Mjesnog komiteta. Sudjena i streljana. Bile je još slučajeva, zapravo pokušaja i pošto nisu ništa mogli otkriti takvi su se brzo vraćali u Banja Luku. Najčeće su išli kao šverceri, nudeći raznu industrijsku robu za prehranbene artikle.

Prilikom prelaska boraca sa Kezare u Centralnu Bosnu prebacivali bi se u Lijevče i predanili bi u šumi u Lamincima ili

Kočićevu i tek drugu neć krenuli bi dalje. Sjećam se da je jedna četa partizana u sumrak naišla kroz Petrovę selo i etišla prema Vrbasu, da su u zoru došli četnici, tražili da im se otveri i pitali moju svekru? "Ima li partizana"? Ona im je odgovorila; "Prešli su sineć i pitaju za vas. Možete vi tako godinama ratovati pitajući jedni za druge". Sutradan prije podne došla su nekoliko njemačkih vojnika sa konjskom zapregom i na tavanu nasuili nekoliko vreća pšenice ne sjećam se koliko, izveli jednu debelu junicu iz štale, privezali je za kola i vratili se nazad u Novu Topolu. Take su se po Lijevču smjenjivale vojske, a da se nikada nisu sukobili, brinuli su se uvijek budni pozadinski radnici.

Seoski naredneeslobodilački odberi bili su stalno angažovani za sakupljanje razne vrste pomoći ne samo za borbene jedinice na vezari, nego i bolnica, odnosno ranjenika i naredu. Sprovedite su akcije za sakupljanje svega što je potrebno i što je naređeno. U akciji sakupljanja posebnu pomoć pružale su aktivistkinje AFŽ-a i omladina, prvenstvene članovi SKOJ-a, a najteži dio ovoga posla bilo je prebacivanje svega sakupljenog u čemu se brinuo MOO.

Sakupljane je žito, pasulj, mast, slanina, ponekad i po koja kila seli, živa stoga, žive kekoši, jaja, med, puter, sir, kajmak, čajevi, odjeća i obuća, oprema za bolnicu; jastuci, čaršafi i zavojji ponekad i od djevojačkog ruha. Omladina Seferovaca skupljala je mlijeko i pravila puter za bolnicu.

/Sjećanje Nevenke Radić-Gerevac u Arhivu/

Otpremanje sakupljene hrane i materijala bilo je skopčano sa velikim teškoćama i opasnostima. Najveći problem, odnosno opasnost za ovaj dio Lijevča bilo je prelazanje ceste u odlasku i povratku. Prelazile se gdje su bile redje švapske kuće, a tuda su najčešće krstarile njemačke patrole.

Jednom je u jesen 1944 godine oko 2 sata prelazila kolena sa žitem preko ceste iz 8 sela. Stojan Brkić kaže da je bilo oko 200 kola, zaprega, dok Vukašin Kelečević kaže da je bilo 70 zaprega i da su prevezli oko 3 vagona pšenice, kukuruza i graha, a zaštitu je držala Ljevčanska četa.

/Sjećanje Stojana Brkića u Arhivu/

Neke žene iz Vakufa /što ne znači da ih nije bilo i iz drugih sela/ pored izvještaja o kretanju vojske dovezile su iz Banja Luke puške i municiju. Marija Đedik dovezila je puške u kelima u slami, a metke u kerpi sa vunom. Kada je Marija Đedik streljana /juna 1943 .g./ nastavila je njena čerka i donesila izvještaje i metke. Ona bi napijaci ostavila košta, a neko je donesio metke i ostavljaо u kola. Mezna ko ih je donesio. Jednom je iz daljine vidila da je osoba u zaru, ali pretpostavlja prema težini paketa da je to bio muškarac. Ona bi metke stavljala u kerpu i prekrivala vunom kao da je na pijaci kupila vunu.

I Jeka Trkulja iz Vakufa dovezila puške iz Banja Luke koje je nabaljao Jovo Đukić. Ona je natovarila stari šparet i komade cigle da bi prikrila puške. Usput je još sjeo ustaša da ga povese. Trebalo je mnoge hrabrosti i staleženosti; voziti puške i ustašu i još sa njim uvratiti u kafanu na kafu.

/Sjećanje Savke kecman i Jekе Trkulje u Arhivu u B.Luci/

Ove žene, kao i mnoge druge išle su pijačnim danom sa prepusnicem da nese preizvode na predaju, izvidjale su i usputne, a i preko svojih prijatelja dolazile do važnih podataka. Za odlazak u Novu Topolu kada je trebalo nešto izviditi ili nekome odnijeti neku poruku, najviše su upućivane žene čiji su muževi bili u zarobljeništvu kao vojnici bivše jugoslovenske vojske. One su stalne nosile sebi zarobljenička pisma, što im je bilo kao neka legitimacija i prema njima su se švabe drukčije odnosili nego prema drugim ženama iz sela. Najčešće su išle sa žitem u mlin ili pak na poštu.

Žene su po selima organizovale sjela i plele za partizane priglavke, čarape, rukavice, šalove i sve je to otpremane na Kozaru.

Nemoguće je sve nabrojati šta su žene činile i doprinosile NOB-i. Naprijed je spomenuto samo nekoliko, a takvih ili sličnih bilo je mnogo. U pojedinim selima sve žene bile su obuhvaćene radom za NOB-om. Zadataka je bilo mnogo i raznovrsnih, od sakupljanja sjemena za kozaru, skrivanja i ishrane partizana i pozadinskih radnika, stražarenja pa do brige za obezbeđivanje potreba za bolnicu, a da ne govorimo rad u polju, jer muškarci ni na njivi nisu po danu bili bezbjedni, a trebalo je uraditi i za sebe i za "šumu". Savka Radenjić je neću ubacivala letke u dvorište Oružničke postaje u Lukačevu, a Frivuna Kalajdžić iz Mašića uba-

civala je letke u pištu u Nevoj Repāli.

Važan dogadjaj u kojem su glavnu ulogu odigrale žene bilo je i spasavanje Savezničkih pilota u Lijevču. Bio je vedar i sunčan avgustevski dan 1944 godine. Saveznički avioni vraćali su se poslije bombardovanja po Njemačkoj. Bila sam kod kuće moga oca Stjana Vulina poslije izlaska iz zatvera, jer je to bio jedan od uslova za moje oslobadjanje, da sam medju švabama. Jedan bombarder bio je oštećen i pratili ga nekolicine levačkih aviona. Avion se spustio na njivu na strnište nakon pokošene pšenice, udaljeno oko 500 m. od očeve kuće, a nešto bliže /300-350 m/ od glavne ceste na čistini, na trećem tradičnom selu Seferovaca, Romanovaca i Vakufa. Sa tavana očeve kuće pratila sam njegovo spuštanje.

Pesada je izašla iz aviona i stajala ne znajući kuda da kreće. Nekolicine žena iz Vakufa istražile su iza živice odakle su pratile spuštanje aviona. Mahnule su pilotima da idu njima i oni su zbacili pilotska odijela i potrčali u pravcu žena. Žene su ih vezom odmah prebacile preko Vrbasanginim njih 6 pilota, dok jedan Poljak nije mogao trčati kao ostali pa je ostao u Vakufu. Jedna žena potrpala ga je uza zid u štalu sa požnjevenim kukuruzima i tu je ostao do večeri.

Bila je to vrlo brza i smjelavjer su neprijateljski vojnici SS jedinica i domobrani bili u Bosanskom Aleksandrovcu udaljeni oko 1,5 km. Kada je potjera za pilotima došla u Vakuf oni su bili već daleko izmakli. Naišli su na tragove /ispala im čokolada iz džepova/ pitali su žene gdje su piloti. Sve su odgovarale da su piloti tuda prešli, ali ne znaju kuda su otišli. Nijemci su pretresli nekolicine obližnjih kuća, a povirili su i u onu štalu gdje je onaj pilot Poljak bio sakriven, ali ništa nisu posumnjali. Vratili su se nazad i u jednoj kući opljačkali dvije kante masla.

Piloti su odmah navečer vraćeni u Vakuf i sa patrom koja je bila u Vakufu / i koja je učestvovala u njihovom prebacivanju u toku iste noći stigli u Štab na Kozari. Iz oštećenog aviona Nijemci su kamionima odvozili materijal koji su piloti trebali izbaciti na oslobođenu teritoriju partizanima.

Rad u Lijevču bio je vrlo težak, teži nego u borbenoj jedinici, pa neke ondašnje akcije i zadaci gledano iz sadašnjeg vremenskog razdoblja izgledaju nemogući. Jedna od mnogih smjelih akcija bila je i branje šapskih

kukuruza koncem ljeta 1944 godine prije odlaska švaba iz Nove Topile, a koje su izveli članovi SKOJ-a sela Donji Karajzovci. Njive kukuruza bile su u blizini švapskih kuća, a sve švabe bile su naoružane, odnosno imali su oružje u svojoj kući. Omladina je brala, a članovi seoskog NCO-a zapregama su odvozili obrani kukuruz dublje u selo i kasnije ga prebacivali na Kozaru. Švabe su bile zaprepašćene ovom akcijom kada su ujutru vidili obranu Kukuruze.

Treba napomenuti da je ova grupa članova SKOJ-a/kao i druge organizacije/ radila vrlo aktivno i pored budnog eka zagriženog fašiste Vajkmana i njemačkog agenta Djeku Sladojevića iz Donjih Karajzovaca. Ova brojna grupa držala je svoje sastanke u šumi udaljeno oko 500 m. od kuće švabe Vajkmana pretsjednika "Kulturbunda" za Novu Topolu, zagriženog fašiste koji je mnoge zla naneo Lijevču polju. /Sjećanje Mire Besnić u Arhivu/

Narastanjem berbenih jedinica na Kozari, rasle su i potrebe za ishranom, stekom i opremom. Za pojedine jedinice trebalo je obezbijediti konje, pa su često puta "dizani" odvedjeni konji iz švapskih štala. Odvedjeni su iz imućnijih domaćinstava, a koja su bila podesljena od ceste, odnosne "u polju" kako se to govorilo.

Odvedjenje konja svaki put je unaprijed isplanirano čemu se brinuo NCO. Išli su odbornici sa naoružanom patrelom, odnosne lica koja su poznavali teren, i raspored gospodarskih zgrada. Radile se u tišini u mrklej noći kako se nebi izazvala uzbuna i da nebi došlo do pucnjave.

Poznato je da je omladina iz Banja Luke odslazile u partizane i preko Lijevča polja, odnosne preko utvrđene veze. Dešavale se da se odmah ne mogu prebaciti na Kozaru i ostajali su skriveni u selu i po nekoliko dana i za sve vrijeme bili su pod brigom i pažnjom uvijek budnih odbornika NCO-a, a naročito aktivistkinja AFŽ-a.

Pored mnogobrojnih i raznovrsnih zadataka narodne vlasti u Lijevču polju, treba spomenuti i brigu za uhapšene i ispitivanje mogućnosti za njihove izbavljanje iz zatvora.

Ako je postojala mogućnost da se neke podmiti, onda su u tome nesobično učestvovali mnogi seljaci. Ponekad se u tome i uspjevale podmićivanjem sudije ili nekih viših mestaških ili

ili oružničkih časnika, davanjem prehranbenih preizveda ~~xaxxije~~/ /a redje novac/ kojih nije bilo kupiti. Bilo je to; mast, slanika, kajmak, sir, kokeške, jaja ili žito. Ponekad je trebala i debelavka ^{Srpska} što je bio moj izlatak iz zatvora.

Prije tiga poređica uhapšenog ili neki poznanik /najčešće se radilo o predratnim poznanstvima/ od tih časnika ispitali bi mogućnost oslobođanja uhapšenog davanjem mita. Ponekad, kada se nije sigurne znale gdje se nalazi uhapšenik, slala se u "izvidjanje" Jozefina-Zefka Šelebo i putem svojih veza doznavala za stanje uhapšenih u zatvorima.

Za podmićivanje bio je kao najpodesnija ličnost Marić predsjednik Ustaškog prijekog suda u Banja Luci. On je često delazio na vikend u Lijevče, zapravo u Treštelje, gdje je on za sebe ~~bi~~ uzeo imovinu Srbina Brkovića, trgovca i posjednika iz Treštelja koji je bio interniran u Srbiju. Trgovina i imovina Brkovića bila je uz cestu Nova Topola-Srbac, udaljena od glavne ceste Banja Luka-Bos. Gradiška eko 1 kilometar. Znale se kada će Marić doći u Treštelje i seljaci su ~~maxxix~~ dolazili sa peklenima tako da se dešavalo da istovremeno dođe nekoliko seljaka i da donese pečeno prase ili jagnje/ili kokeš/ tako da je ponekad doneseno i po nekoliko prasadi. Ovo mi je ispričao Đuradj Kecman iz Karajzovaca koji je jedne nedelje bio kod Marića. Međutim, ~~zake~~ je rodbina uspjevala izvući i prije dolaska na sud podmićivanjem ustaških časnika.

Sve ovo što je naprijed rečeno odnesi se na nekolike ljevačanskih sela izmedju ceste i Vrbasa, a situacija je i u drugim selima bila slična. Sa druge strane ceste koja je takođe pripadala Lijevču polju situacija je bila nešto drugačija, Njima je u zaledju bila Kožara, nisu ugrožavani od četnika, sela bliže ceste /Romanovci, Vilusi, Mlezagići, Mašići, Rogolji/ lakše su deturali pomoći na Kožaru, jer nije bilo problema sa prelaskom ceste.. Međutim, tame su bili češći upadi neprijateljske vojske naročito Nijemaca predviđenih domaćim švabama iz Nove Topole. Živilo se u velikom oprezu uz stalno stražarenje žena i djece. U Rogoljima i Mlezagićima koji su bili najbliže neprijateljske vojske najopasniji su im bili švabi na biciklima, jer su dolazili nečujno i mogli su da iznenade, a i u ovom selima bilo je partizanskih kurira i pozadinskih radnika. Mnogo lakše je

bile sa onima koji su išli motorima ili kamionima.

Potretno je reći da se pozadinskom radu u Lijevču i Petkazarju nije dalo mjesto i priznanje koje on zaslužuje. O tem radu vrlo malo je rečeno, a taj rad po svome značaju, ulazi koju je odigrao mnogo više zaslužuje. Izberu pozadinskih političkih radnika više partiskske rukovodstve posvećivale je pesebnu pažnju. Bili su te provjereni kadrovi sa ovoga terena iz najuglednijih ljevčanskih periodica. Oni su u većini prije dolaska, odnesne raspoređeni na pozadinski rad, radili na Kozari u nekoj od organizacija, idejno politički osposobljeni za rad na terenu. Pojedinci su povlačeni iz borbenih jedinica. Njihova pomoć u Lijevču u cjeleupnom radu Narodne vlasti Partije, SKOJ-a i AFŽ-a bile je neprincipijeljiva.

Pozadinski radnici sa nezare redovne su dolazili u Lijevče, prenesili direktive višeg rukovodstva, organizovali politički rad; ciljevima NOB-e, skoro svakodnevno obavještavanje o stanju na širem području. Redovno su održavani sastanci kao i na oslobođenoj teritoriji i pretresani svi problemi, ne samo dotičnog sela nego i šire.

Ovakav intervjivan, organizovan i stalni rad bio je neophoran na ovakovom terenu, okoljen sa svih strana neprijateljem; Nijemci u Topoli, ustaše u Bos. Gradišci i sela pored Save, Četnici preko Vrbasa, Nijemci, ustaše i domobrani u Bos. Aleksandrovcu, te brojne oružničke postaje po selima. Radi tega bila je potrebna stalna pomoć aktivistima na terenu bez obzira na vrlo brojne Ćelije APJ, SKOJ-a, odbore narodne vlasti i AFŽ-a.

Za rad u Lijevču trebalo je hrabrosti, snalažljivosti i smisla za organizaciju. Kad je bio težak i odgovoran. Nevoljno je kad se zna da je u pojedinim kućama same u toku jednog dana bilo ili ručalo i po tri različite vojske, a da se nikada nisu sukobili.. Često se dešavalo da domaćica pripremi ručak za partizansku patrolu ili pozadinske radnike, naidju oružnici, a ponekad i Nijemci i pojedu pripremljenu hranu, a u selima bliže Vrbasu znali su upasti i četnici koji su takođe tražili ručak.

Za ilustraciju evo jednog primjera; U Donjim Karajzovcima u kući Ive Šelembe trgovinu i gostionu drži Živko Mastala /mislim u to vrijeme Partiski povjerenik/ sjede i piju oružnici, a na tavu partizanska patrola. Pozadi kuće pod istim krovom ljetna kuhinja

u kojoj držimo sastanak Opštinskog odbora AFŽ-a za Novu Tepolu, /predsednik Jozefina-Zefka Šelemba, sekr. Brana Kalabić, članovi Draginja Dardić, Mileva Cutrilo iz Karajzovaca, Jovanka Rekić, Vranic iž Mileva Trošelja dok se drugih ne sjećam/ i uz kafu ras-poredjujemo, odnosne odredjujemo zadatke šta će koja da uradi po selima. U medjuvremenu je naišao Boško Šušnjar kurir sa Kozare /inače iz Karajzovaca/ i dao nam "poštu" da ponesemo za seoske odbore vlasti

Ovo je bila česta slika ljevčanskih sela u selima koja su bila jedinstvena, /svakako izuzimajući naprijed nabrojana četnička i ustaška sela pored Save/ u kojima su svi od najstarijih pa do djece učestvovali u raznim akcijama /stražaranje izvidjanje, obavještavanje. U prilog navedenog je što su kuriri koji su ujedno bili i obavještajci po danu krstarili po selima, kao i neki pozadinski radnici / Sjećanja i zapažanja Dese Malbašić Tepić i lične poznavanje./

O sabirnom logeru u Novoj Tepeli neznem da li je nešto već pisane, a mnogo je nareda u njemu stradale. Loger se nalazio u Srednjoj Tepeli u Osnovnoj školi "Časnih sestara sragocjene krvi". U školi je bila uprava logora čiji je komandant bio jedan njemački oficir, a u sastavu logora bilo je nekoliko kružnih baraka željeznih odmah do škole u dverištu švabe Friša koji je ispred ceste imao svoju mesnicu /sadašnja zgrada biskupa u Novoj Tepeli/. Loger je bioogradjen dvostrukom žičanom ogradom, a noću je kroz žicu puštana struja dobijana iz Gergesova mлина preko ceste. To je sadašnja upravna zgrada Poljoprivrednog dobra "Mladen Stojanović" u kojoj je ranije bio mlin i koji je u izgorio prilikom napada partizana na Novu Tepelu 1944.g.

Loger je kolike se zna djelovao od kezarske ofanzive juna 1942 do odlaska švaba septembra 1944 godine su dovodjeni uhapšenici sa Kozare, kao i mnogi uhapšeni seljaci iz Lijeveča polja. Neki hapšenici otpremani su kamionima u logor Stara Gradiška na likvidaciju, dok su drugi, koji su smatrani političkim krvicima dugi zadržavani i ispitivani uz primjenu specijalnih metoda mučenja. Ti ljudi su likvidirani pojedinačno ili manje grupe, noću ubijani pištoljem u psik u majdanu usred polja Janzelovog imanja, gdje je pred rat Ježel i jedan Italijan kapali pjesak i proizvodili betonski crijeplj. U ovom majdanu bili

izrasli bagremovi, ali je sve to kasnije iskrčeno i zaravnato. Pedalje od ovog majdana ubijen je Angelus iz Banja Luke koji je 1943 stišao na Kozaru / Mrtvog ga je kolima dovezao u safranie u greblju kod crkve u Karajzovcima Danilo Aleksić./ Jedini za kojega se zna da je izišao živ iz tog logora je Husnika Ibrahimbegović. /Njegovo epširno sjećanje na logor nalazi se u Arhivu./

Medutim, poslije kezarske ofanzive bilo je zatvora u mnogim švapskim kućama /pedrumima/ u Novoj Topoli • kojima se ništa nezna. To su uglavnom uhapšenici koji su kasnije pojedinačno ili u manjim grupicama hvatani po Kezari naken onog prveg masovnog pregona kezarskog nareda. Neke njemačke jedinice su takve pojedince ili grupe edmah na mjestu libijali, dok su neke jedinice uhapšene žive dovedili u Novu Topolu. /Sjećanje Slijepčević, rođ. Španić Vuksave iz Jablanice, sada u Prijedoru./

Poslije napada naših jedinica na Lijevče polje i selidbe švaba u septembru 1944 godine, omladina je masovne išla na berbu švapskih kukuruza koji su otpremani za Kezaru, kao i drugi vrijedni i potreban materijal iz švapskih kuća. Tako, kolike se stigle prijeviše povlačenja partizanskih jedinica. Bila je to akcija omladine Lijevča, ali i ostalih sa područja sreza koji su bili svrstani u Omladinsku radnu brigadu "Stojan Grujičić-Jaruga."

Švabe su morale seliti i ako ih je bilo koji bi rade ostali, pošto se nisu plašili partizana, jer se ničim nisu ogriješili • NOP. Medju švabima je bio jedan manji broj antifašista i onih koji su po svaku cijenu želili da stanu neutralni. Medutim, to je bile vrlo teške. Švabe su prema naredjenju SS jedinice mogli ponijeti kolike može stati u zaprežna kela, a ko ne krene biće licu mesta streljani. U mnogim kućama patrole SS jedinice čekali su dok se porodica ne spremi i ne krene. Išli su u koloni, praćeni vojskovo-pripadnika SS jedinica sa obe strane ceste. /Sjećanje Rezine Mikulić/

Švabe antifašisti nastojali su da se ne sukobe sa zagriženim fašistima kao što je bio Fric Lamers, koliko znam ko se manadit mesta Nova Topola, Johan Vajkman pretsjednik "Kulturbunda" za Novu Topolu i mnogi drugi. Ti ljudi su nastojali da pomognu srbima komšijama kada su god to mogli i spasu komšije iz zatvora. Te im je bilo najlakše kada je uhapšena veća grupa da ponekog izvuku, poneke su spasavali i iz zatvora ili dojavljivali kada bi doznali da se priprema neko hapšenje. Neki su davali i pomoći

za partizane /Jehan Janzel, braća Kremer iz Šibića Hana, Jozef Gabrijel i ne sjećam se imena trećemu, neki Lamersi iz Donje Topole/ Medjutim, ovi malebrojni antifašisti izgubili su se u ogromnoj većini zagriženih fašista.

Braća Kremer su spasavali ljude iz zatvora, a najčešće kada su ih uhapšene spроведili u zatvor. Jeka Trkulja kaže kako je jednom u Kremerev mlin odvezla 300 kg. pšenice i zamjenila za bijelo brašno. Vlasnik je znao da je to za partizansku belnicu, ali nije pravio nikakva pitanja. On je vrlo dobro znao da to nije za moju srođenu porodicu, koja je jednom godišnje za slavu mijenjala male količine pšenice za bijelo brašno.

Jednom je Juradj Kecman obratio veleposjedniku Johanu Janzelu da mu treba za partizanskog komadanta sedlo i čizme. On je obećao i odmah sutradan kada je fijakerom obilazio polje doveza do kuće Šušnjareve kako je obećao. Pomoć za belnicu davao je Jozefini-Zefki Šelemba i njenoj sestri Bebi Vugdalić.

/Sjećanje Getrude-Bebe Vugdelić na sestruru Zefku Šelembu u Arhivu/

Sve naprijed navedeno same je mali dio onoga što se dešavalo u Lijevču. O tome bi trebalo da dadu svoje sjećanje pozadinski politički radnici i partijski povjerenici koji su krstarili Lijevčem poljem i Petkazarjem i koji su poznivali svaku selu i skoro svaku kuću. Biće bi to i njihov dug prema onima koji su ih u Lijevčuvali, sklanjali, hranili, a često i odjevali. Jedino što je takvo opširne sjećanje i vidjenje dala Desa Malbašić-Tepić i predala Arhivu /Bila je na terenu Lijevča i Petkazarja od polovine 1943 godine/

I pojedini izuzetni dogadjaji u Lijevču treba da se zabilježe, bez obzira što se i na izuzetno svjetlim mjestima pojavi neka jača mrlja. Selo Vakuf zvali smo "Mala Moskva". Ono je bilo na udaru svih vojski. Jedan dio veze Kezara-Lijevče-Centralna Bosna išao je preko vakufa. Tu su dolazile najvažnije informacije iz Banja Luke. Iako u blizini neprijateljskog uporišta u Bos. Aleksandrovcu/a i Topola je bila blizu/ selo je prešlo rečeno bilojavajući za neprijatelja. Tu su prije rata ujedinili napredni omiljenci, kasnije u toku NDH-a Nikola Mastala, Jeka Trkulja, Žuravka i Sava Škobalj, Šida Alečević, Šava Mandić i cijela porodica Ilije Kecmana: Ilijina punica Marija Šedik, žena Šavka, maloljetna Šavkina sestra Šagorka. Za pojedine poslove su korištene i dvije male crke

Mlijine i Savkine i još mnogo drugih čija sam imena zaporavila..

Međutim, iz takvoga partizanskoga sela i takve napreune sredine, jedan čovjek Milan Tubić ostao je u četnike iako mu je sin Dragan bio u partizanima, očabar borac. Taj čovjek nije došao u svoje selo, ali je na počelu nekih selja preko Vrbasa bio pravi krvnik i kao takav je suajen. Međeđi zločini preuzrekevače i smrt sina Dragana.

Po završetku NOR-a Dragan je došao kući, demobilisao se i nastavio da se bavi poljoprivredom, pa se bavio i preizvednjem povrća i bestana. Jednom je stao na pijacu u Srbac kada bestana. Prišao mu je čovjek i upitao gdakle je i kada je rekao da je iz Vakufa upitao ga poznaje li Milana Tubića našta je on odgovorio da mu je to stac. Čovjek ga je zapravo pogledao i rekao mu, odnosno rukom pokazao neko selo i rekao mu; "Vidiš ono selo, u onem selu, tvoj stac je je ubio četvericu braće. Bježi čim prije dok još seljaci nisu doznali za Tege.. Dragan je izbezumljeno počeo izbacivati lubenice iz kola, odmah okrenuo zapregu i punom brzinom krenuo kući. U velikom šoku izazvanim strahom i gnjevom klima je prošao mimo put za Vakuf i tek kada se male priprao vidio je da se nalazi blizu Lektaša. Okrenuo je kola, pustio kajase i konji su sami došli kući.

Delaskom kući rekao je ukućanima da dobro zatvore kapiju i da je ne otvaraju, odnosno da se nikao ne usudi da je otvari dok njega mrtvoga ne budu iznesili iz kuće u dvorište. I stvarne, tako je i bilo. Dragan je ubrzo umro i tek onda kapija je otvorena.

Još jedan dogadjaj /pred mnogih/ iz Vakufa. Jedna grupa ustasha iz Bos. Aleksandrovca upala je u selo sa konjskom zapregom da pljačkaju. Počeli su iz jedne kukuruzane da tvare kukuruze. U blizini je bila partizanska patrola i zapucala. Jedan ustasha je poginuo, a drugi su se dali u bjegstvo. Odbornici su tražili načina kako da spasu selo od ustашke osvete. Dogovoren je da mrtvog ustasha treba odvesti u njegovu komandu i reći da je to djelo ~~ustasha~~

Odredjeni seljaci su odvezli poginuleg ustasha u njegovu komandu /udaljeno oko 1,5 km./ u Bos. Aleksandrovcu, ispričali ustasha kako su oni udarili na kukuruze četnika Tubića koji je sa svejom desetinom bio u selu, da selo nije krivo za smrt njihovog kolege, pa su smatrali za svoju dužnost da ga dovezi da se kao čovjek sahrani. Ustaše su se zahvalile, počastile seljake kavom i oni se sretno vratili u selo.

I još nešteto specifično za Lijevče. Kako su partizani vršili "mobilizaciju" za popunu svojih jedinica tako je Nezavisna drž. Hrvatska vršila mobilizaciju i pozivala Srba da se jave u domobrane, navodno je trebalo da se formira "radna bojna". Jedan manji broj Srba održavao se na sve pozive i išao u domobrane-uglavnom stariji predučni ljudi. Međutim i ovde je postojala veza, tako da su prijavljeni upućivani u Slavenski Brod i tamne se prijavljivali doktalu Splavskom, koji ih je puštao, odnosno davao dokumente sa kojima se mogu vratiti. Mnogi su sa dodeljenom uniformom odmah odlazili u partizane /Na ovoj vezi bio je Tede Barać iz Karajzovaca/

Sve je to Lijevče u pojedinim detaljima i to iz obližnjih meni poznatih sela, a šta bi tek sve mogli da napišu oni koji su za vrijeme NOR-a bili na području Kocjereva, Kukulja, Laminaca, da ne spominjem druge. Bile je vrlo smjelih, smisljenih, sada naprešte nepoumljivih degadjaja. Činjenica je da se u toku čitavog rata nije ništa zapisivalo, jer je to bilo strogo zabranjeno da nebi pale neprijatelju u ruke. Pezadinski politički radnici sve zadatke prenesili su usmeno i tako su ih primali i oni koji su ih izvršavali. Jedini štampani materijal bio je "Kozarski vijesnik" i još neke novine, Odluke AVNOJ-a i neke brošurice za idejno politički rad.

Radi toga i nema podataka o ilegalnom radu u Lijevču i Petkozarju i pozadinskoj političkoj radu. Bile je zabranjeno zapisivati, a ta zabrana kao da i sada traje?..

Dokumenta koja su dodeljena kao potvrde za predati materijal /koji nije nikada naslovljavan na ličnost nego na selo/ ili povale koje su davane pojedinih organizacija od viših organa, pojedinci su uspjeli sačuvati, ali su izgubljeni poslije rata. Naime, prilikom formiranja Muzeja "Putevi pobjede" u Bos. Građišći mnogi aktivisti dali su pojedina dokumenta za Muzej koji se nikada nigdje nisu pojavili.

Jedna zahvalnica AFŽ:u Petrovo selo za predati materijal za bolnicu koja je bila kod mene izgorila je 1945 godine. Neka dokumenta, kao i tu zahvalnicu moj pokojni muž stavio je u jedan stub dverišne ograde, stin što je u stubu napravio veliku rupu sa alatkom-svrdlom kojim se izradjuju klompe i zatvorio drvatom.

Kada su naišli crnogorski četnici početkom aprila 1945.g. oni su pod šupom ložili veliku vatrnu da bi se grijali, kuvali puru i palili sveju dokumentaciju. Ložili su egradu koja je bila najbliža, pa je tako izgorio i onaj stub sa sakrivenim dokumentima.

„Kada sam već spomenula crnogorske četnike onda da rečem nešto i o njima. Jednog prečlanog aprilskog dana ugledala sam nepoznatu vojsku. Došli su pred kuću i pitali čija je kuća, a kada sam rekla Kalabića ušli su u kuću i pitali imamo li nešto za jelo. Dala sam im ručak i pitala koga su oni vojska našta su rekli da su crnogorski četnici, da su oni izvidnica i da za njima ide silna vojska. Na moje "brižno" pitanje kada su krenuli iz Crne Gore rekli su eko Mitrovdana /8 novembar/. Čim su ručali izišli su pred kuću vojsku, jedna velika rulja, od kojih je veliki broj zaposjeo naše dverište.

U tej njihovoj vojsci bile je Italijana i po neki švabe. Uzimali su na što god su naišli i do čega su stigli; jaja ispod kvečaka, prazno saće iz pčelinjaka /u te deba nije bilo meda/, a jedan Italijan popeo se na tavan gdje je našao hrpu "brašna". Izvadio je postavu iz rukava šinjela, nasuo brašna, zavezao te dvije kese i prebacio preko ramena kao bisage. Zapravo, to i nije bilo brašno za našu ishranu nego samljeveno za stoku, otpadak poslije trijerisanja pšenice.

Komanda ovih četnika koliko se sjećam bila je u Kukuljama, mislim da je njihov glavni komandant bio vojvoda Đurišić. Četnici su se razmilili po mnogim selima /Šupama, Štalama, dvorištima/ tako da su i djeca koja nikada nisu imala priliku da vide četnike, sada imala tu priliku. Bile ih je u Kukuljama, Razboju, Petrevu selu, Gornjim i Donjim karajzovcima, Lamincima i još nekim selima. Gdje god su naišli pustešili su sve po kućama kao skakavci. U našem dvorištu naležili su veliku vatrnu i palili arhivu. Oni u Kukuljama su još bacali i druge suvremenе stvari /gdje su bili četnički komadanti/pseudo fotografije. Znam da su se djeca u Gor. Karajzovcima igrali sa njima, jer su im bile kao slikovnice. Bišili su im oči, damama u šeširima ako su imali dodavali bi jošneku boju ili detalj na šeširu. Ženama u selu one su služile za petpalu vatre, jer papira nije bilo, a slika je bila kako pričaju massa jedna.

Još nešto sam zaboravila vezano za Lijevče i Kezaru/kao da sam rekla i kao da je moguće sve seći/, to je izrada klompi- drvenjaka, kako se u nekim selima govorilo. Klompi su donijeli u Lijevče Holandjani, kojih je bilo u Topoli /velika je greška što smo mi sve u Topoli smatrali švabima, a bilo je među njima; Holldjana, Austrijanaca,Belgijanaca, Madjara i još nekih narodnosti, ne računajući Čehe i Poljake/. Izradom klompi bavile su se neke švabe i Poljaci i prije rata predavane su na pijaci. Bila je te vrlo tipična obuća, pogodna za oko kuće i za duža putovanja zimi u saonicama.

Medjutim, u nedostatku druge obuće, klompi su izradjivane u Peđgradcima i bile pod "planskom raspodjelom", to jest nije ih svako mogao dobiti, nego su rasporedjivane onim najpotrebnijim. Iz Lijevča su za izradu klompi odvodjeni na rad pojedini majstori. Znam da su dvejica Poljaka iz Petreva sela išli "na rad" u Peđgradce; Mihal Ostrowski, član Šeškog NOO-a i Mihaćko čini mi se zvanec Meconja. Njih je odvela patrole u Peđgradce /jednog dovela a, drugog odvela/ i nakon mjesec dana rada vraćala ih nazad kući.

Sve je te još uvijek nepoznate Lijevče, Petkezarje, a djeliem i Kezara, jer se radu armije malih ljudi u organima vlasti, Partije, SKOJ-a, AFŽ-a, Omladine koji su bili čvrsto povezani sa NOV, danesne bili ujen sastavni dio, malo se zna. Ove "jedinice" nisu slale pismene izvještaje višim organizacijama i organima kao što su te činile borbene jedinice. Radi tega se malo zna o njima. Niko se posebno nije time bavio, niti se ko interesovao. Svaki puta se ide od postojećih dokumenata pa se se pojedinim dogadjajima više puta piše, dok na drugoj strani pojedine važne stvari i dogadjaji prolaze neprimjetno, ali polako i sigurno blijede i gube se iz sjećanja.

Za moje navode da su naprijed nabrojani bili sastavni partizanske vojske za čiji rad sam nastojala prikazati, moram da dati i sve. Za izvođenje pojedinih borbenih akcija, gdje je bio manji broj boraca učestvovali su i mještani pojedinih sela, kao napad na Cružničku postaju u Kukuljama, sjećenje telegrafske stubove, paljenje škole u Mrčevcima koju su sami mještani po direktivi zapalili kada je trebala da se useli neprijateljska vojska, odvođenje iz štala šapskih konja i još neke akcije.(slijedi slike Stekić, Šeks i pomorski)

Ete tolike, čega sam se sjetila, a za druga pedručja i depunu ovoga što sam napisala, prepustam drugima, boljim poznavacima pojedinih zbivanja i dogadjaja.

Banja Luke, maja 1990.

Braca Kalabčić

BOSANSKOGRADISKI SREZ

I. Prije rata obuhvatao je područje omedjeno rijekama SAVOM i VRBASOM - do Maglajana, Krnete i Bakinaca, ebronke Nezare i Presare do Orsheve.

II. Ratni srez obuhvatao je pored ranije teritorije i sela: Maglajani, Petovići, Laktaši, Mahovljani, Kebatovci, Bakinci, Jablan, Jakupovići, zapravo čitave lijevče do Klašnica i dalje do Trna.

III. Predratni srez, seda opština pa završetku rata znatno je smanjen u odnosu na predratnu teritoriju, jer je Srbac postao opština pa su mu pripojena sela: Kukulje, Lilić, Oteke, Razboj, Kladari, Stupari, Bardača ... Opštini Laktaši koja je takođe naknadno formirana pripala su sela Mrčevci i Kesjerevo.

Apozicija: Ovo što je napravio Živko
Permešelj i sugestivno napisao
dr Dušan Luković: "Da sauskogradski srez
u NOB-i" uglasuju se odgovor na Ljepčić
Brača Kalabrić

Dr. Dušan Lukeč; BOSANSKOGRADIŠKI srez u NB-B-i

PRIJEDOBE, PREDLOZI, DOPUNE

Kao uvod trebalo je navesti borbene tradicije naroda kao što je Mašićka buna 1809 i 1854 /uvedena je u Vojnu enciklopediju Jugoslavije/ustanak protiv Turaka, veliki broj solunskih dobrovoljaca 360 se sreća prema kazivanju Kragulja/. Tako je na primjer samo iz sela Romanovaca bilo 13 solunskih dobrovoljaca, svi su došli sa odlikovanjima, a Milan Djuričić sa Medaljem Obilića.

Dalje, rad i djelovanje naprednih snaga na području sreza i presvećenstvo i napredak u prosvetnom i kulturnom pogledu. Dok je Vrbaska banovina imala po popisu iz 1931 g. 72,6% nepismenih i spadala među najnepismeniji dio Kraljevine Jugoslavije, dotle je srez Bo. Gradiška imao _____% nepismenih.

Na strani 2. brisati zaseoke i nabrajati-navediti same sela.

..... Na strani 4 dodata demonstracije u Novej Topeli. O demonstracijama 27 marta 1941 održan je veliki naredni miting u Novej Topili o čemu opširne piše tadašnji predsjednik opštine Romanovci Mileš Todorović u svojim sjećanjima "Teška prošlost", koji je govorio na tom mitingu.

Poslije rasula bivše Jug. vojske aprila 1941, sa aerodroma u Regeljima kelima je dovezeno oružje, municija i oprema /pored ostalog i poljska kuhinja/. Prevoz su vršili Vidovići na čelu sa Brankom Vidovićem kovačem, koji je kao vojnik bio raspoređen na taj aerodrom. Sve je te zakepane u kovačnicu Branka Vidovića, a kasnije prevezene na Kožaru. /Vidovići, selo Mašići bili su u blizini aerodroma/, a prevez su vršili isti oni koji su te dovezli i zakepali u kovačnici.

/Opširno sjećanje Dese Malbašić Topić i Žorke Adamević red. Mandić u Arhivu.

Na strani 9, o Peljacima-razgraničiti. Ne može se i ne smije generalisati. Čelinovac je bio na strani neprijatelja, dok su u Petrovu selu i pored stalne prisutnog straha od četnika koji su ponekad upadali u sela/gdje je bilo njihovih simpatizera/bili su

na strani NOP-a. U tom selu bio je član Seskog NOO-a Mihal Ostroški, a pojedini pozadinski radnici sa Kezare skrivani su kod Poljaka Pepeka kada je u selu bilo četnika ili oružnika. /lične poznавање и сјећање Dese Malbašić Topić u Arhivu./

Nadalje treba dediti Čehi koji su bili brojni u Lijevču polju i nešto reći o "Českoj besedi" i njihovem traženju veze odmah poslije okupacije. Naime, nakon zabrane rada svih svih društava pa i "Česke besede" 1941. Česi su formirali "Revolucionarni edber" i tražili vezu za borbu i otpor okupatoru.. Njihov deoprines NOR-u bio je vrlo veliki. Među njima je bila vrsnih saradnika /Slavko Švab i drugi u Bereku, dvojica ili trijica braće Bela u Trešeljima, Crvenčuk i drug/ Jedan od Čega iz Trešelja mislim Crvenčuk pobjegao je sa streljanja iz Banja Luke 7.1.1944 prilikom nailaska Savezničkih aviona/.

Prema sjećanju Ladislava Blaha pozvan je da 9.2.1942 dođe iz Banja Luke u Novu Topolu na sastanak /vjerevatne se radi o Trešeljima koji su u blizini N.Topole prim.B.K./, gdje je održao sastanak Vejo Stupar. Na sastanku su bili prisutni svi članovi Revolucionarnog edbera Čeha i Djuradj. Kecman.

/Sjećanje Ladislava Blaha koji sada živi u Čehoslovačkoj nalazi se u Institutu za istoriju u B. Luci./

O Česima u Lijevču polju i radu za NOP pisao je Franjo Kohut u listu nacionalne manjine Čeha "JEDNOTA" koji izlazi u Daruvaru. Franjo Kohut iz Denjih Karajzovaca, kurir-berac živi u Sarajevu. Otac Jure saradnik NOP-a, a sin Franjo i dvije sestre članovi SKOJ-a u Karajzovcima.

Na strani 21. treba dediti da su po nekim selima posebno Podgradci, Lukulje i Laminci /koji su bili kao centri za nekolike obližnjih sela/bile čitaonice, da su djaci, studenti i radnici donesili zabranjenu literaturu koja je kružila po selima. Knjige, časopisi i po neki letak, doneseni su iz Beograda, Banja Luke, a neke knjige u Podgradce dolazile su iz Mašica.

/Sjećanje Šeke na Vuju Topića, Jetiće Gajka i Dese Malbašić Topić u Arhivu./

Meni je poznato da je Čitaonica u Lukuljama radila vrlo aktivno, zimi navešter, gdje je dolazilo dosta seljaka iz Lukulja i okolnih sela redovno. Radilo se grupno, neko bi čitao, a ostali

pažljivo slušali. Da je interes bio veliki može da posluži i ovaj primjer: u Čitaoniku je zimi redovno delazio na konju Miće Šuljak iz Kesjereva /poznati partizanski kurir i obavještajac/ udaljeno preko 5 kilometara.

Za vrijeme zimskog školskog raspusta srednjoškolci su po nekim selima davali priredbe, a dolazili su i članovi KAB-a i manje pozrišne grupe iz Banja Luke.

Po selima su djelovali Društvo "Presvjeta", "Zmijenje" koja su takođe imala svoje manje biblioteke. Tu je djelovalo i "Seljačke kele" i Seske Sekolske čete, preko kojih su djelovali članovi KPJ, SKOJ-a i napredni omladinci i radnici. Treba takođe spomenuti i Društvo trezvenosti u nekim selima, odnosne opštinskim centrima. Sekolske društve iz Bos. Gradiške imalo je svoje čete po selima, a Seska sekolska četa iz Turjaka imala je svoju Sekolanu tj. fizičkulturnu salu i učestvovala na Sveslovenskom sekolskem sletu u Pragu 1934 g./osvojila II. ili III. mjesto/ Četa je bila poznata i šire, a vodio je učitelj Blagojević-vrlo napredan presv. radnik/ Sportsko društvo "Sava" iz Bos. Gradiške /u kojem je djelovao i Enver Šiljak iz Bos. Grad. Marečni herc/ imalo je i u nekim selima svoja društva. Sjećam se da su jednom mlađi iz nekoliko sela među kojima bile dosta srednjoškolaca igrali nogometnu utakmicu protiv Nove Topole i pobjedili. Misam sigurna, ali mi se čini da se zvao "Tašk" ili "Hašk".

Ako govorimo o naprednim snagama koje su djelovale na srežu koje je u svakom pogledu bilo mnogo naprednije od mnogih naših krajeva, onda netreba zaobići i mnoge predne učitelje po selima. Oni su okupljali seljake, širili pismenost i kulturu, saradjivali sa naprednik snagama, komunistima, studentima, djacima i radnicima koji su dolazili u sela /u Kraljevcima, Turjaku i Drageljima Branko Matavulj, Ilija Slijepčević, Miroslava Šipka, u Mašićima Desanka Veselić, u Vilusima Golub Nešković, u Jablanici Katarina Veselić, član KPJ u Bereku Vasiljka Vulin i mnogi dugi/

Medju komunistima, naprednim radnicima, studentima i djacima koji su dolazili u sela i aktivno djelovali, najaktivniji i najuticajniji bio je ILIJA ĐARĐIĆ član KPJ od 1928 g. obućar iz Karajzovaca koji je živio u Beogradu /Desije u Arhivu/. Dalje, treba spomenuti Milovanu Hrvaćanina-student prava, član KPJ, Stevan Đukić, tekstilni radnik obojica iz Rogolja, Milovan Djurdjević

čbućar iz Seferovaca, član KPJ. Radio je u Beogradu i saradivao sa Ilijem Dardić, a kasnije došao u Banja Luku /1.7.1937/ u Obućarsku radnju "Šander" koja je bila partijska veza, a pred rat je otišao u Sarajevu. Pretpostavka da je po partijskom zauatku. Ranjen je u demonstracijama u Beogradu, došao kući u Seferovce i dolazio radi liječenja ljekaru u Banja Luku, ali nije utvrđeno kojemu.

/Sjećanje sestre Mileve Arežina iz Petrova sela u Arhivu/

Ilija Dardić saradjivao je sa poznatim komunistima u Beogradu /A. Ranković, dr. Parenta i drugi/. I pored toga što je bio pod stalnom prismotrom policije u Beogradu i žandara iz Nove Topole i bio često zatvaran, mučen, pa čak i u ludnicu otpreman, dolazio je u sela i u mnogim selima vrlo aktivno djeleвао. Neću je održavao sastanke sa seljacima kojima je prisustvovalo 15 -20 seljaka. Sa Ilijem su dolazili beogradski komunisti Kristina Kovačević, Nikola Janković, Florijan, a ponekad i Milovan Djurdjević. Zna se da je takve sastanke održavao u Karajzevcima u kući svoje kraće i na te sastanke pored seljaka iz Karajzevaca dolazio bi po neko i iz susjednih sela; Kukulja, Seferovaca, Trošelja. U Mašićima je održavao sastanke po zaseocima; u Vidovićima-organizator Branko Vidević, kovač, a u zaseoku Borna-organizator Mijailo Tepić, trgovac. U Vilusima u školi-organizator Grgur Nešković, učitelj, kao i u Krnetama /koje su pripadale banjalučkom sredu/ 1938 i 1939, organizator je bio Krunoslav Mišić, učitelj. Na sastancima u Vilusima i Krnetama prisustvovao je i Radevan Vulin iz Seferovaca, tada djak učiteljske škole. Pretpostavka je da je takve sastanke održavao i u drugim selima, ali to još nije utvrđeno.

/Sjećanje Slavka Bosnića i Vide Kecmana u desiju Ilije Dardića u Arhivu./

Napredni učitelji širili su pismenost, trezvenost, djeleovali na pedizanje političke svijesti i znanja seljaka. Mnogi od njih /koji i neki sveštenici/ upućivali su preko Društva "Privrednik" djake na zanate, tako da je sa područja sreza Bos. Gradiške ~~dzme~~-dju dva rata 1921-1941 zanate završile u raznim mjestima oko 330 /tristotinei trideset/ omladinaca, dok je Ilija Dardić iz svoga sela Karajzevaca 1934 g. odveo 13 djece na zanat u Beograd.

/Podaci iz Spomen knjige Privrednika i sjećanje Žarka Kecmana u Desiju Ilije Dardića u Arhivu/

Nema podataka koliko jedjaka još završile zanate kod Švaba u Novej Topoli ili Bos. Gradišci, možda i preko stotinu, ne raču-

najući djecu švaba, jer je svaki švab, bez obzira što se bavio zemljoradnjem i što mu je zemljoradnja i stičarstvo bilo osnovne zanimanje završio i po neki zanat.

Kada govorimo o radnicima onda treba reći da je pored djaka, studenata, zanatlija, odnosno učenika na zanatima bile doista seljaka - radnika koji su stalno ili povremeno radili u raznim mjestima, a najviše u Beogradu kao tekstilni ili gradjevinski radnici. Radili su pod teškim uslovima i međusobno su se pomagali u iznalaženju pesla, stanu, organizovanja u sindikat i slično. Svi su oni više ili manje djelovali po selima. A kada se sve to sabere onda se vidi kolika je to snaga djelovala na području sreza. Za dokaz je i to što je većina sela pripadala opštici, a režimski politički zborevi rasturani su i služili za razne razne šale i zadjevice po selima. Debar organizer, za rasturanje zboreva bio je student, a kasnije ing. gradjevinarstva Jovo Vulin iz Romanovaca.

Na str 24. 2.8.1941 održan je sastanak u Rogeljima na kojemu su bili Radovan Vulin, Milovan i Nikola Hrvačanin, Uroš Vasiljević, a pretpostavka je da ih je bile više /Sjećanje Milke Vasiljević u desiju Milovana Hrvačanina/u Arhivu/

Na strani 94 trebalo bi dediti ustank u Romanovcima pošte on po svojoj masevnosti to zaslužuje. O tome pišu i ustaška dokumenta "Cijelo selo Romanovci 22 km. od Banja Luke diglo se na ustank."

O ustanku u Romanovcima Miloš Todorović, prvoberac iz Romanovaca u svojim sjećanjima "Teška prešlost" na str. 20 opširno opisuje dogadjaj od 18 decembra 1941 i kaže....."Na klepalu se skupilo oko 200 ljudi, žena i djece. Stigao je Žare Sabljić sada već desetar. Zvona su zvonila, puške zapucale i trebalo se dogovoriti da li ići na nezaru"... Nakon nabranjanja kako su putovali i kuda su prolazili, spominje veliki narodni zbor na sljedećoj teritoriji u Grbavcima i kaže; "Romanovčani su se skupili svi u jednom kraju. Ima nas tačno 84. Komandir II. čete Piljo Stanišić je upoznao prisutne sa trenutnim stanjem na širem regionu i rekao da ne primaju oružje ko je star i previše mlađ. Tog momenta je nas 45 primilo oružje dovezeno u dveja kola". Potom navodi da su ustaše sutradan zapalile 16 kuća u Romanovcima i ubili Ljubu Krejića i Nikolu Vurunu. /Selu Romanovci graniči sa glavnom cestom B.Luka-B.Gradiška gdje je bilo i šapskih kuća/

Prije podizanja ustanka narod Lijevča i Petkočarja skrivaše je oružje i očekivao ustanak ili bunu. Bio je dobre obavješten šta je fašizam i šta on donosi. Blizina švaba i ponašanje mnogih dojučerašnjih komšija zagriženih fašista, povećavalo je revolt kod domaćeg stanovništva i želju za borbu. radi tega mnogi seljaci bili su spremni na davanje pomoći svake vrste same ako je uperena protiv okupatora.

U mnogim selima Lijevča i Petkočarja, Radovan Vulin organizovao je putem svojih povjerljivih ljudi ili grupa koje je on po selima formirao sakupljanje pomoći u žitu i novcu. Bile je te prije žetve u maju i junu 1941 godine. Ova pomoć otpremana je u Banja Luku i djeljena kao "Crvena pomoć" predicama koje su ostale bez pesla, bez hranioca ili prelaska u ilegalnost.

Žito je najčešće sakupljano u trgovinama da nebi izazvalo sumnju kod neprijatelja i otpremane; u Mašićima u trgovinu Mijaila Tepića iz Mašića i Vilusa /neznam za Romanovce/ i prevezeno u Krnete do kuće Gajka Tepića odakle su se daljenza prevez brinuli; Besa Kaper i Milan i Mara Opačić. Iz Kosjereva iz trgovine Medaković, a iz Kukulja iz trgovine Kuprešanin. Iz Karajzevaca i Seferevaca dovežene je do kuće Stojana Vučina oca Radovanova, a sve to odveženo je kamionom vojnim domobranskim. Bila je te tzv. grupa "Čajavec". U Rogeljima je sakupljan novac radi blizine neprijatelja. Neznam za Vakuf i Mrčevce što bi vjerovatno znao Vukašin Kelečević. Neznam ni za druga sela, ali vjerujem da je ova akcija spроведjena i na području Laminaca i drugih sela.
/Lično poznavanje, sjećanje Đurđa Kecmana, Dese Malbašić Tepić i Ostoje Vasiljevića u Arhivu/.

Izbijanjen ustanka sakupljano je oružje, municija, vojna odjeća, žito, novac, sanitetski materijal. Radi lakšeg i sigurnijeg prevoza žita postavljeni su povjerljivi ljudi u etkupne stanice i mlinove /Milevan Hrvaćanin u etkupnu stanicu u Novej Topoli, Sida Jelić u Zelov mlin u Bos. Aleksandrovcu, te Pejčinovića mlin na Vrbasu.. Žito je slato ustanicima na Crni vrh preko Vrbasa u prve vrijeme, a kasnije, nisam sigurna kada na Kožaru, mislim tek u decembru 1941.

Vezano za sakupljanje žita naveštu jedan detalj. U avgustu 1941 došla sam očevoj kući u Seferovce i u ljetnoj kuhinji vidila desetak vreća pšenice i medju njima jedan "arar" koji nisam dugo

vidila. Upitala sam majku Grezdu Vulin; čiji je ono "Arar". Rekla je Aleksića. . Doveli su tu i već nekoliko dana nema nikoga da odveze, a smeta mi /Aleksići su naši kumevi iz Seferovaca i svih pet braće učestvovalo je u NOB-i/

Još prije sastanka u školi Krnete Radovan Vulin je organizovao sastanke po selima radi priprema za ustank. U svakom selu imao je grupu uglednih i povjerljivih ljudi na koje se moglo računati. Uglavnom se raspravljalio o pripremama za ustank, sakupljanju oružja i pomoći za ustanike, sakrivanje hrane od neprijatelja, da se hrana čuva i sklanja u skloništa, da se ne iznosi na pijacu, da seljaci ne odazivaju na pozive ustaša i da što manje izlaze u Novu Topolu. Ponekad je sa Radovanom dolazio i neko iz Banja Luke, svakako neko od komunista.

Sastanke za koje se zna održao je; u Karajzovcima kćencem maja, prisutni Đuradj Kecman i Sava Dardić /član APJ/ iz Karajzovaca i Silja Radenjić član SKOJ-a iz Kukulja. U Mašićima /sa Radovanom je bio jedan drug kojega je oslovljavao sa Ale, vjerojatno Alagić/ prisutni Mijailo, Đuro i Vujo Tepić, U Kogoljima početak jula 1941, prisutni Dragoljub Vidović, Milevan i Nikola Hrvaćanin, Ureš, Stojan i Ostoja Vasiljević. Takođe početkom jula 1941 održan je sastanak u Vakufu, pored Radovana prisutni Đuro Stojanović i Slavko Višnjić sva trojica učitelji, Nikola Mastala, Ilija Kecman i još jedan drug čije ime nije zabilježeno.

U avgustu je Radovan dolazio na sastanak u Laminicu sa Kazem/prema kazivanju Mirka Aragulja/

Bilo je sastanaka i u drugim selima u Vilusima, a posebno u Kosjerevu i Kukuljama, ali nema konkretnih podataka. U Romanovcima je sastanak održao Slavko Mandić, učitelj iz Krnete u kući Drage Perovića.

Jednom prilikom, znam bilo je prije sastanka u školi Krnete, brat Radovan mi je rekao da je formiran jedan odbor za Lijevče čija je djelatnost od Mašnica do Razboja. U odbor su odredjeni Radovan Vulin, Šida Jelić, Petkenjak zaboravila sam ime, Alagić, mislim da je Adil, svih troje iz Banja Luke i Slavko Mandić, učitelj iz Krnete

Sjećam se da sam došla očevoj kući onog dana kada kada se pripremao sastanak u školi Krnete. Radovan me je zedužio da esta-

nem de predvečer, jer je trebalo da uvrati Save Dardić iz Karađevaca, da mi dadnem upute gdje da skrene, da ponese blok i centimetar u slučaju da ga zaustavi neprijateljska patrela da kaže da kao krejač ide da uzme mjeru za odjelo, zaboravila sam kome je rekao. Save Dardić nije naišao, a ja sam našla Radovanov plan /koji mu je ostao na stolu/ odlaska u Krnete ljudi iz svih sela iz Lijevča i uništila ga.

Sa sreza Bos. Gradiške znam da su prisustvovali Branislav Vidović, kovač, Mijaile Topić, trgovac i Vujo Topić svi iz Mašića, Ljubo Mandić, mašin bravarski iz Karađevaca, Atif Topić iz Bos. Gradiške i mislim Milevan Hrvačanin iz Regelja i drugi sa područja Laktaša. Znam da ih je bilo i iz drugih sela, ali neznam njihova imena. Po mome mišljenju sastanku u školi u Krnetama nije dano mjesto i značaj koji je on imao na području Lijevča i Petkezarja.

U Hranići Laktaši u NOB-i piše da je sastanak u Krnetama održan koncem septembra 1941. Koliko se sjećam 21. septembra 1941 godine bilo je moje poslednje vidjenje sa bratom Radovanom, a to je bilo poslije sastanka u školi Krnete. Toga dana došli su fijakerom u redbinsku posjetu u Petrovo selo gdje sam tada živila, Radovan i Slavko Mandić sa ženom kojoj je moja svekrrva Milica Kalabić bila tetka. Dovozao ih je Lasevan koji je bio knez, neznam da li u Krnetama ili Kebatovcima. Tem prilikom Radovan je sakupio nas četvere; moj muž Zdravko Kalabić, Pero Kalabić trgovac Zdravko stric, Veljko Subetić i ja i dae nam odredjene zadatke; Ispitati i popisati ko ima oružja, popisati mladiće koji su služili vojsku kao vezisti ili mitraljesci i sakupljati novac. Odmah smo dali nešto novaca, ali se ne sjećam kolike. Radovan mi je tada ispričao da je Bosa Živković u Drvaru, da se izdaje list "Gerilac" i da i Boša učestvuje u tim poslovima oko izdavanja lista. Iz ovoga je vidljivo da je povezanost i informisanost već tada bila razvijena.

Poslije velike provale u oktobru 1941 godine, hapšenja Radovana Vulina i mnogih njegovih saradnika, nastao je izvjesni zastoj u radu i veliki strah i žalost u Lijevču i Petkezarju, hoće li Radovan izdržati mučenje? Među seljacima posebno ogorčenje bilo je što je Srbin izdao Srbina i stupio u službu neprijatelja, tako da je narod postao mnogo oprezniji. Ova izdaja agenata ustaškog agenta Lakića imala je određeni uticaj na seljake u Lijevču prilikom četničkog puča u Župi, preko Vrbasa,

jer je četnička izdaja povezivana sa izdajom Radovana i služenje neprijatelju.

U ljeto 1941. godine neki viši njemački oficir držao je masovni zbor sa švabama u Novoj Topoli. Tom prilikom je rekao da Srbe u Lijevču ne treba dirati. Oni treba da rade, a kada se rat završi sve Srbe će preseliti preko Vrbasa, a Hrvate pobiti. Čitav Lijevče biće naseljeno Nijemcima. Vjerovatno radi tega i nije bilo paljenja i uništavanja imovine po selima i ako je bilo hapšenja, ubijanja i mučenja uglednih ljudi i saradnika. Međutim svi su se oni hrabro i dosta janstveno držali i nikoga nisu odali, bez obzira što se često radile s starijim ljudima koji su znali za sve organizacije i ilegalce, odnosno saradnike NOP-a. Po selima se prepričavale s hrabrom držanju pojedinih uhapšenika, s njihovom mučenju i smrti. /Radovan Vulin, strovan se u zatvoru, Milan Kolečević, stolar iz Seferovaca član SKOJ-a počupali mu zube i kesu, Ivo Šelemba, Čeh po narodnosti, član Sreskog NOO-a strašno mučen i ubijen u Novoj Topoli, kao i odbernici Seoskog NOO sela Vilusa mučeni i ubijeni u N. Topoli, Jovanka Šebota iz Donjih Karajzevaca, aktivistkinja AFŽ-a, od mučenja i mrvarenja ispala jej crijeva i mnogi, mnogi drugi./

Stvaranjem partizanskih jedinica na Kozari istovremeno je stvarana organizacija vlasti na oslobođenoj i polueslobođenoj teritoriji. Тако је према сјећању Десе Малбашић Топић у децембру 1941. године на масовној конференцији у Vilusima код Perevića formirani Seoski NOO-i за села Vilusi, Mašići, Romanovci i Miljevići, а одmah потом у истим selima i Omladinske pozadinske čete koje су биле организоване на војном principu. Imale su svoga komandira i zamjenika komandira, razvrstane u vodeve koji su takođe imali svoje komandire. Četa u Mašićima imala je preko 100 omladinaca. Čete su bile predstraža prema neprijatelju, izvršavale vojne zadatke: rušenje mostova, telegrafskih stubova, prekopavanje cesta, sakupljanje oružja u selu od ljudi koji su ga još čuvali, a iz četa su vršene i popune borbenih jedinica.

Na Kozari su uporedno sa formiranjem borbenih jedinica formirane i bolnice i neke radionice/Bolnica u Grbavcima, kasnije u Jablanici. Krejačka radionica u Grbavcima, kasnije u Podgradcima, a tu je bila i radionica za izradu bombi što su radili Djure Topić kovač-bravar i Djure /možda Đedorović/ mačinista na Šumskoj željeznici.

Sela na lijevoj strani ceste Banja Luka - Bos. Gradiška, male dalje od ceste pa do prvih obronaka Kozare, od Krneta do Dubrava partizani su zvali "POJAS" i preko tih sela išle su sve veze Kozare sa Lijevčem i dalje sa centralnom Bosnom. Ove veze zvali su "RELEJNE STANICE" i imale su veliku važnost u prebacivanju boraca, kurira, pozadinskih radnika, kao i omladine u partizanske jedinice.

Preko ovih relejnih stanica prelazili su u Centralnu Bosnu sa Kozare i nazad i mnogi rukovodioči - članovi Štaba; Josip Mažer-Šeša, Ratko Vujević-Čoče, Vladimir Nemet, Ilija Stejanović, Duško Bojanović i mnogi drugi.

/Sjećanje Momić Milenka-Baće iz Laktaša i Dese Malbašić Topić u Arhivu u Banja Luci./

Naprijed izneseni podaci ponekad vrlo široki imaju cilj da se pojedini degradjaju i otrgnu od zaborava, odnosno da potvde tačnost pojedinih naveda.

Radi boljeg, bar djelimičnog poznавanja prilika u Lijevču na užem području /u mojoj blizini/ prilaže se poseban spisak do sada uzetih sjećanja od pojedinih učesnika u ilegalnom radu. Često sam dolazila u dilemu da • svome ništa ne bilježim i da ja kao jedinka ne mogu ništa deoprinjeti da se objektivno sve napiše i da se otrgnu od zaborava degradjajući i ljudi koji se ne smiju zaboraviti. Međutim, sjetim se jedne skojevke iz moga rodnog sela Seferevaca gospođe Bursać Kelečević koja opravdava svoj zahtjev za priznavanje staža i kaže; "Ja od njih netražim ništa, nego potvrdu što sam radila. Hoću mojoj djeci da ostavim dokumenat da sam 1943 godine bila član SAOJ-a u blizini tog švapskog osnjaka", misleći pri tom na blizinu Nove Topoli, jer jakog i važnog njemačkog uporišta.

Banja Luka, maja 1990.

Brana Kalabić

/Brana Kalabić/

P R A G B A D

o sava sakupljenin sjećanja koja se odnose na ~~osoručje~~
Lijevča i ujelično ~~polužanje~~

Na traženja Arhiva Bosanske Krajine u Banja Luci o Lijevču polju sam napisala u avgustu 1979 godine, "Lijevče polje pred Drugi svjetski rat, okupaciji i ustanku" /sjećanja, zapažanja i razmišljanja/. Tom prilikom degovoreno je da što više napišem o stanju u Lijevču i svojoj porodici, pošte život ^{i rad} jedne porodice može da po mnogo čemu bude ogledalo, odraz stanja i rada mnogih drugih porodica.

U svome sjećanju iako sam to naslovila na okupaciju i prve ustaničke dane, ponešto sam rekla i o daljem toku rata i spomenula neke dogadjaje. Polazeći od toga da o Lijevču polju nema skoro ništa zapisano, nastojala sam da se neki dogadjaji i rad u pojedinim sredinama bar djelimično opišu. Išla sam od direktnih učesnika rada u selu i opisu pojedinih dogadjaja. To je samo djelić onoga što je sve trebalo i što Lijevče zaslužuje, ali moje mogućnosti nisu takve da idem u širinu. Uostalem za to me niko nije angažovao, nego sam radila po svome ubjedjenju za svoju dušu i punim srcem kao dug prema čitavoj vojsci onih malih ljudi koji su nesebično radili u pozadini od kojih su mnogi i poginuli.

Radi toga sam uzela sjećanja;

1. Vugdalić Getruda-Beba iz Karajzovaca, sada u Prijedoru
Sjećanje na sestru Jezefinu-Žefku Šelemba i Ivu Šelembu, član
Sreskog NOO-a Bes. Gradiška /O njima je pisala "Arena" 7.3.1979./

2. Brkić Stojan iz Seferovaca o radu Seoskog NOO-a, prevoz
žita, prevoz kancelarijskog materijala za Kožaru.

3. Sabljić Petar iz Seferovaca /Vijećnik ZAVNOBiH-a/
2 sjećanja o prevozu papira iz B.Luke i dolasku Mladena Stejanovića u Seferovce, a drugo o dolasku na zasjedanje.

4. Radić-Cerovac Nevenka iz Seferovaca, sada u Banja Luci,
2 sjećanja, o radu SKOJ-a i majkama Lijevča.

5. Vasiljević-Hrvačanin Milka iz Regelja, sjećanje na brata Milevana Hrvačanina, neki predratni podaci i ustanak,
6. Kecman Savka iz Vakufa, sada u Zagrebu 2 sjećanja na majku Dodik Mariju, muža Kecman Iliju, obavještajna služba i uspostavljanje veze sa Mjesnim komitetom KPJ B.Luka poslije efanziva na Kozaru.
7. Trkulja Jeka iz Vakufa, sad AFŽa i prevez pušaka iz B.Luke
8. Kecman Djuradj iz Karajzovaca, sada u Novoj Topoli e Radovanu Vulinu, "crvenoj pomeći" i stvaranju ilegalnih grupa po selima.
9. Kecman Vida iz Karajzovaca, sada N. Topola, e prihvatanju i liječenju Stanka Vukašinovića i dr.
10. Vasiljević Ostoja iz Regelja e "crvenoj pomeći"
11. Bošnić Mira iz Karajzovaca, kasnije Boš. Gradška /umrla/ radu SKOJ-a u Karajzovcima i brenju švapskih kukuruza.
12. Arežina Mileva iz Petrova sela, e bratu Milevanu Djurdjeviću, njegovom ranjavanju u demonstracijama i liječenju .
13. Ibrahimbegović Husnija iz Banja Luke 2 sjećanja; e Sabirnom legeru u Novoj Topoli i prevozu štamparije iz B.Luke u S. Most.
14. Slijepčević-Španić Vukosava iz Jablanice, sada u Prijedoru danima poslije efanzive na Kozaru i zatvor u Novoj Topoli.
15. Kecman Jelika iz Karajzovaca e zatveru u Novoj Topoli.
16. Kalabić-Vulin Brana iz Seferovaca, sada u Banja Luci- 2 sjećanja Jezefini-Zefki i Ivi Šelemba i zatvoru u Novoj Topoli.
17. Mandić Milka iz Karajzovaca, sada u Banja Luci sjećanje na brata Ljubu Mandića, mašin bravari.
18. Đeđinović-Slijepčević Draginja iz Turjaka, sada u B.Luci delezak u legor Stara Gradiška i hrabra smrt Mike Mandić.
19. Momić Milenko- Baće iz Laktaša sjećanje na oca Milana i prelazak Šoše i drugova u centralnu Bosnu.
20. Dardić Sane iz Karajzovaca, sada u Sarajevu stvaranje prve partiskske čelije u Lijevču.

21. Bosnić Slavko iz Mašića, sastanak u školi Krnete koji je Ilija Dardić držao 1938 i 1939. g.

22. Stančić-Kelečević Milica iz Mašića sjećanje na brata Milana Kelečevića, prve ustaničke dane i sjećenje telegrafiske linije na cesti Banja Luka-Bos. Gradiška.

23. Vučenović Radejka iz Romanovaca, sada u Pančevu, ustanički dani u Romanovcima, omladinski zadaci i zatvor.

24. Vezmar-Radulović Dragica iz Bos. Gradiške, sjećanje na školske dane Lepe Radić.

25. Stajčić-Koleška Trivuna iz Karajzovaca, sada u Banja Luci edlazak u partizane i rad u bolnici-Sanitetskoj službi.

26. Adamović-Mandić Zorka iz Karajzovaca, sada u Banja Luci sjećanje na muža Branka Vidovića i njegov revol.rad i prevuz opreme sa aerodroma.

Sva ova sjećanja /ima ih još par ne završenih, odnosno ne umnoženih/ odnose se na pojedine dogadjaje ili ličnosti iz NOB-e/bez obzira što su neka načinljena na određene ličnosti i na određenu teritoriju.

Mnogo podataka o predratnom radu koje se odnose na Lijevče polje ima u dosjelu Ilije Dardića; sjećanja Žarka Kecmana iz Beograda, Vide Kecman i Branka Dardića iz Karajzovaca i Save Dardića iz Sremske...

Isto tako dosta podataka o ustanku/i predratnom radu/ ima u dosjedu Mijaila i Vuje Topića u sjećanjima Gajka Jetića i Steke Berića iz Mašića, te dosije Danila Berkovića, Djure Stejanovića, Milovana Hrvaćanina i dr. u Arhivu.

Najopširniji podaci o ratnom sredu Bos. Gradiška nalaze se u sjećanjima i zapažanjima Dese Malbašić -Topić koje je predato Arhivu u Banja Luci.

Banja Luka, maja 1990. g.

Brana Kalabić
Brana Kalabić